

A Maayo untag wala nalang ko natawo! Job 3:1-10.

- ❖ Si Job naghunahuna mahitungod sa iyang kadimalas; dili niya masabtan ang trahedyang. Unsa may pulos sa kinabuhi nga ingon niana? Dili ba mas maayo hinoon nga wala nalang matawo?
- ❖ Diha sa mga gutlo sa kaguol, mahimongmatintal kita sa paghandum nga dili nalang matawo, sama sa gibuhay ni Job. Apan walay pag-antus nga molungtad. Aduna kitay paglaum nga ang mga butang mamahimong maarang-arang.

B Maayo pa untag namatay ako! Job 3:11-26.

- ❖ Dili buot ni Job nga magpakamatay sa iyang kinabuhi kondili nangitag kapahulayan. Ang mahilum nga pahulay sa kamatayon nagahimo sa tanan nga patas ug nagapahigawas kanila gikan sa tanang kagul-anan.
- ❖ Daw unsa ka makapakurat! Si Job wala nagahisgot mahitungod sa pagpuyog mahimayaong kinabuhi o usa ka walay kataposang silot human sa kamatayon. Siya nagasulti lang mahitungod sa pagpahulay ug wala nay lain.
- ❖ Kana nahiuyon sa uban nga nasulat sa Biblia ug sa mga panudlo ni Jesus mahitungod sa kamatayon (Ecclesiastes 9:5 and Juan 11:11-14).

C Unta nasabtan nila ang akong kasakit! Job 6.

- ❖ Kana nahiuyon sa uban nga nasulat sa Biblia ug sa panudlo ni Jesus mahitungod sa kamatayon.
- ❖ Kana wala nagkahulogan nga dili kita makatabang niadtong nanag-antus tungod lang kay kita dili makasabot nga bug-os sa iyang kasakit.
- ❖ Makahimo kita ug kinahang kita mosimpatiya niadtong nanag-antus ug tabangan sila nga mahupay sa ilang kasakit kon mahimo.

D Unta hinay-hinay ang pag-agi sa panahon! Job 7:1-11.

- ❖ Sa dihang anaa na kita sa bung-aw sa kamatayon, kasagaran kita nanagpuyo daw sa hamubo lamang, bisan kon kita nagaantus nang daan karon.
- ❖ Sa laing bahin, buot nato ang pag-antus nga matapos panahon nga kita magapuyo sa mga gutlo sa kasakit. Kon hilabihan kana nga pag-antus (samas kang Job), ang atong pagsabut madampugan ug kita maghunahuna nga “ang akong mga mata dili na makakita sa kalipay pag-usab.” (7:7)
- ❖ Daw unsa ka hamubo ang panahon nga atong gipuy-an—maayo o daotan—daw sa natandi sa eternidad nga umalabot!

E Nganong gibuhay kini sa Dios kanako? Job 7:17-21.

- ❖ Si Job wala masayod sa kinadak-ang antas sa iyang pagsulay, nan siya naghunahuna nga ang iyang kasakit naggikan sa Dios. Siya naghunahuna, kinsa man ako nga kamo nagatutok man kanako? Pangitag laing tawo ug biyai akong mag-inusara!
- ❖ Karon aduna kitay mas daghang kahayag kay sa iyang nabatnan. Kinahanglan andam kita sa pagtubag sa sunod nga pangutana; Nganong ang Dios nagpakabana man kaayo sa matag tawo? Juan 3:16; 1 Juan 3:1.